

t134_zf_lang1
(TMM2tsuDa5xefeNwvQvAhcwnBUeWKnPw5K4)

October 27, 2020

Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_zf_lang : \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $v1_zf_lang : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v1_zf_lang X0) \wedge (m2_finseq_1 X0 k5_numbers)) \Leftrightarrow (X0 \in k9_zf_lang) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \neg v1_xboole_0 (k1_zfmisc_1 X0) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2_finseq_1 X1 X0) \Rightarrow ((v1_funct_1 X1) \wedge ((v1_finseq_1 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers X0)))))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (5)$$

Theorem 1 $r1_tarski k9_zf_lang (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 k5_numbers k5_numbers))$.